

Vuk'uzenzele




Produced by Government Communications (GCIS)

Sepedi/English

| January 2017

Infrastructure boost for schools

GOVERNMENT'S PROGRAMME for ensuring that learners have access to quality education infrastructure is making progress.



Councillors must transform communities

Page 4



Gogos on the go

Page 7



Minister of Basic Education Angie Motshekga interacts with learners at the launch of Bhungu Junior Primary school in Libode.

Siya Miti

The Eastern Cape has received the lion's share of government's multi-billion Rand Accelerated Schools Infrastructure Delivery Initiative (Asidi) programme, with over half of the schools built as part of the programme in the province, President Jacob Zuma said.

The President was speaking at the sitting of the National Council of Provinces in East London shortly after Basic Education Minister Angie Motshekga launched Bhungu Junior Primary School near Libode built as part of Asidi. The school cost R24 million.

Asidi is an R8.2-billion programme that is part of government's Strategic Infrastructure Projects effort, which aims to replace unsafe mud, asbestos and plank structures with solid structures.

"Since 2014, we have provided electricity to 180 schools, sanitation to 167 schools and water to another 248 schools."

"In the Eastern Cape alone, government has to date built 130 new state-of-the-

art schools," said President Zuma.

Many of the schools built through Asidi have computer labs with Internet access, science laboratories and resource centres. Being no-fee schools in poor areas, they also have nutrition centres.

Since September this year, the Department of Basic Education has handed over no less than seven state-of-the-art schools to communities in the Eastern Cape, among them the R49 million Mxhume Secondary School and the R22 million Luxeni Secondary School in villages outside Lusikisiki and Mthatha.

Since its inception in 2011,


Asidi has provided water to 617 schools, sanitation to 425 schools and electricity to 307 schools that previously did not have access to these basic amenities.

Speaking during the opening of Bhungu Junior Primary School, Minister Motshekga said 217 replacement state-of-the-art schools have been built and handed over to communities nationally.

"Since 2014, we have provided electricity to 180 schools, sanitation to 167 schools and water to another 248 schools. We will not rest on our laurels until every South African learner has access to state-of-the-art school infrastructure," she said.



ALSO AVAILABLE ON:



@VukuzenzeleNews

Vuk'uzenzele

Websites: www.gcis.gov.za

www.vukuzenzele.gov.za

E-mail: vukuzenzele@gcis.gov.za

Tel: (+27) 12 473 0089

Free Copy

Mebasepala e boela morago metheong

LENANEO LA GO BOELA Metheong le na le ditlamorago tše botse mebasepaleng ye mentši go ralala naga ka bophara.

Stephen Timm

Magatotharollo a magoloka mmušo – ao a thomi- lego mengwageng e mebedi ye fetilego go thuša mebasepala ya go sokola – a thoma go tliša diphetogo.

Lenaneo la go Boela Metheong, leo le tsebagaditšwe go ke Kgoro ya Tirišano ya Makala a Mmušo le Merero ya Setšo (Cogta) ka Lewedi 2014, le nepile go kalokana le ditlhotlo tša go fapafapana tša pušoselegae. Tšona di akaretša go fetogafetoga ga seemo sa dipolotiki le sa tsa- maišo, tshwaro ye fokologo le kgathotema ya setšhaba ya maemo a fase.



Mmušo wa bosetšhaba o fana ka tekodišišo ya nako ya makgonthe ya ditaetšikgolo, thekgo ya ditšhelete kago ya mabokgoni ebile wona mmušo wa bosetšhaba o a lamola dikleiming tša selegae goba ge motho a thopelwa dithoto.

Lenaneo le le thoma go tšweletša dipolelo mebasepaleng e mebedi ya Kapa Bohlabela ebago Mmasepala

la wa Nelson Mandela Bay Metro le Mmasepala wa Sundays River Valley.

Ka Mosegamanye, Tona ya Cogta Des Van Rooyen o boletše gore pego ya Motlha-kišipharephare e bontšha gore magatotharollo a kgoro ye a go Boela Metheong le a Lesolo la *Operation Clean Audit* mo mengwageng ye mmalwa ye fetilego a thoma go laetša diphetogo.

Ka 2010/11, ke fela mebasepala ye 16 le dikgwebo tša mmušo ye amogetšego ditlhakišo tša go hloka bosodi tše se nago ditshekatsheko.

Palo ye sale ya hlatloga go tloga go mebasepala ye 72 le dikgwebo tša mmušo. Palo ya mebasepala ye latolwago le ye amogelago maikutlo a thulano e theogile go tloga go 102 ka 2010/11 go fihla go 43.

Leanothlaganelo la bosetšhaba la ditlamorago tša tlhakišo le tšweleditšwe go hlhla diprofense le mebasepala mo go maikarabelomogolo le dikabo tša kotara go arabela dipolelo tša tlhakišo.

Go fihla ka Mosegamanye, melato ye 2 665 ya dithe- eletsokgalemo le ya go rakwa mešomong e loketšwe mo dathapeising ya bašomedi bao ba rakilwego, le

bašomedi bao ba rotšego mešomo pele ga ge ditshe- peditšo tša ditheletsokgalemo di fihla mafelelong.

Dathapeisi ye e šoma gape bjalo ka mothopokgolo wa tshedimošo ye mabapi le ditshepedišo tša dikgalemo le go kgontšha mebasepala “go senya maina” a bašomedi bao ba rakilwego ka baka la go hloka maitshwaro.

Mo polelong ya gagwe ya tekanyetšo ka Mopitlo, Tona Van Rooyen o boletše gore dithulaganyo di gare di a kgatlampana go hlalosa kgathotema ya setšhaba ka ditešepoto tša kabo ya ditirelo ye ikadilego mo wateng le dithulaganyo tša kaonafatšo ya wate (go fa mohlala, go lokiša mabone a mebileng ka nako, go sega bjang le go hlaganela mo meetse a dutlago). ■

Kabo ya ditirelo ke tabakgolo

KABO YA DITIRELO e tla pele kua Nelson Mandela Bay.

Stephen Timm

Nakong ya ge a tšea maemo a molaodi wa mmasepala wa motšwaoswere Mmasepaleng wa Nelson Mandela Bay Metro ka Dibatsele 2015, Johan Mettler o be a lebagane le ditlhotlo tše kgolo.

Dikomiti tša diwate di be di sa kopane gantši, go be go na le ditahlegelo tša go balelwa go 18% ya mohlagase wo lefišwago le 44% ya meetse ao toropokgolo e a rekilego go tšwa dikgwebong tša mmušo, matlotlo a ditšhelete a be a sa sepedišwe ka tshwanelo ebile bomenetša bo be bo le godimo.

“E be e le nako ye bo- ima,” a dumela ka go realo Mettler, yo e bego e le yo mongwe wa mo palong ya dithwalo tše difsa tše dirilwego nakong ya magatotharollo a toropokgolo a go Boela Metheong.

Go tloga mola magatotharollo a go fapafapana ka fase ga lenaneo la go Boela Metheong a thomago magareng ga

ngwaga wa 2015, dilo di kaonafetše, a realo.

Gabjale ke kgapeletšo gore dikomiti tša diwate di romele metsotso ya dikopano tša kgwedi ka kgwedi go toropokgolo. Nomoro ya mogala ya go bega bomenetša gabjale e a šoma le gona melato ya bofora le bomenetša ye amago dinyakišišo tše tharo tša go fapafapana e gare e ya rungwa morago ga gore dipego tša go fapana di tlogelwe ditafoleng tša balaodi ba ditropo ba peleng go tloa marole.

Mo go tšohle, bašomedi ba 29 ba amegile mo go bofora le bomenetša, ba tshela ba rakilwe, mola palo ye ntši e le gare ka go swara ditheletsokgalemo.

Toropokgolo e fae- tše gape palo melato ye mentši ya selegae go kleima makgolo a diranta tše dimilione go tšwa go bahlankedi ba toropokgolo le baabaditirelo bao ba gonone- lwago gore ba na le sea- be bomenetšeng.

Go thothwa ga ditlaka- la dikarolong ka moka tša toropokgolo go di- rwa beke ka beke, mola e

le gore kua moragonyana go be go na le mafelo ao a itšego fao ditlakala di bego di thothwa fela ka beke ye nngwe le ye nngwe ya bobedi.

Godimo ga se, ditefišo tša direiti di rotošitšwe go tloga go 88% go fihla go 93%, mola tahlegelo ya meetse e theošeditšwe go 37%, ka baka la go hlongwa ga dipeakanyo tša maleba. Ditahle- lo tša mohlagase di tlo rarollwa ka go hloma di-smart meter.

Palo ya diposo tše bohlokwahlokwa le yona e faetšwe, go akaretšwa le ya mohlankedimogolo wa tša kotsi, poso ye e sa kago ya faelwa lebaka la mengwaga ye mene pele go ka lamolwa. Toropokgolo e tsebagaditše gape le kgoro ye lego kgale e letetšwe kudu ya maphodisa a mmasepala ka Mopitlo 2016, ka bahlankedi ba 50 bao gabjale ba thwetšwego.

Godimo ga se peakanyo ya taolo ya bodi- ragatši bakeng sa balao- di ba maemo a godimo ba toropokgolo e gona gabjale, gotee le peakanyo ya go lota dilifi tša bašomedi. ■

Mmasepala wa Sundays River o boela morago metheong

MORAGO GA GO WELWA ke megwanto mafelelong a ngwaga wa 2014, Mmasepala wa Selegae wa Sundays River Valley go la Kapa Bohlabela o gare o šoma gape.

Stephen Timm

Molaodi wa Mmasepala wa Sundays River Lonwabo Ngoqo o boletše gore mmasepala o gare o mpshafatša ditsela, o aga polante ye mpsha ya tlhwekišo ya meetse a ditšhila le go kaonafatša kabaganyo ya mohlagase.

Batho ba go feta 250 ba humane mešomo ka Lenaneo la Mešomo ya Setšhaba (CWP) go hlwekiša mebila le go hlokomela dirapa.

Mmasepala wo o akaretšago kudu mafelo a dinagamagae le dikarolo tša Phaka ya Bosetšhaba ya Addo Elephant ga se wa ba le dipolelo tše botse tša botlhakiši ngwageng wa 2015/16 eupša magatotharollo a moragorago a thuša go fetola sona seemo se.

“Setšhaba se a ikwa gore gabjale mmušo o wa šoma le go arabela ditlhotlo ka moka” a realo. Go fa mohlala, go na le diprotšeke tše se- swai tša mešomo ya ditsela go tloga go tše pedi fela ka 2014 pele seemo se se rarollwa.

Ngoqo o boletše gore mo ngwa- geng wo wa ditšhelete, mmasepala o amogetše dikabaganyo go tšwa dikgorong tša go fapafapana go hlaganela ditlhotlo tša kabo ya ditirelo.

Tšona di akaretša R36 milione go kaonafatša ditlhomsetšo tša meetse le didiba, R32 milione ya

go hlokomela ditsela, R24 milione ya tlhwekišo ya meetse a ditšhila le R9 milione ya ditlhomsetšo tša mohlagase, gotee le R15 milione yeo e sa tlogo.

Senthara ya setšhaba go la Kirkwood le yona e tlo agwa go ema legatong la ye e fišitšwego ke baipelaetši ebile go thomišitšwe ka tšhepedišo ya go humana ditokomane tše di lobilwego ka baka la mollo.

Dikaonafatšo go mananeokgoparara a mohlagase intastering ya senamune le tšona di tla phethagatšwa. Tšona di tlo hlatsela gore di bohlokwa kudu, ka ge mmasepala wo e le lefelo la maemo a bobedi la go tšweletša dihlagišwa tša senamune nageng ka bophara.

Ngoqo o boletše gore kgatotharollo ye e thomile ka 2014 morago ga go thakgolwa ke mmasepala le komiti ya bonamodi ya Kgoro ya Tirišano ya Makala a Mmušo le Merero ya Setšo (Cogta).

Melokoloko ya *Izimbizo* e ile ya swarwa ka yona nako yeo gotee le setšhaba mola foramo ya bakgathatema e be e swerwe ke Tonakgolo ya Kapa Bohlabela Phumulo Masualle.

Ngoqo o boletše gore o be- gla komiti ya taolo ya mmasepala kgafetšakgafetša ka ga seemo sa magatotharollo a go fapafapana. Komiti ye e akaretša baemedi ba dikgoro tša go fapafapana le dikgwebo tša mmušo. ■